

:

SEPEDİ LELEME LA GAE MPHATO WA 2

Peakanyo ya thuto ya bosetšhaba yeo e bušeleditšwego ya 2021

THLAHLO YA GO LAETŠA TŠHOMIŠO YA KHARIKHULAMO YEO E LOKIŠITŠWEGO YA DIPOLELO SEHLOPHENG SA MOTHEO:

Hle lemoga dintlha tše di latelago

1. Kharikhulamo e katošitšwe gore e kgone go lebanya le dithuto tše di tseneletšego le mabokgoni.
2. Mabokgoni a phatlaladitšwe gabotse mo nakong yeo e abilwego. Mabokgoni le tsebo di a bušeletšwa mo dibekeng gore barutwana ka moka ba di fihlelele le ge ba sa tle sekolong ka mehla.
3. Diteng di aroganyeditšwe ka dibeke.
4. Go Mephato 2 & 3 beke tše tharo tša mathomo di beetšwe ka thoko gore barutwana ba kgone go fetšiša le go kwešišiša diteng tša mphato wo o fetilego. Ge sekolo se sa bone seo se le bohlokwa, ba swanetše go latela SEPHOLEKE go thoma ka diteng tša Kotara ya 1.
5. Go swanetše go be le togaganyo yeo e tiilego magareng ga dithuto.
6. Dihlogo ka moka tša poleleo di logagane, le mešomo ya letšatši ka moka ga e na tebanyo ya nako eupša di šomišwa letšatši ka moka.
7. Go bala go swanetše go latela tše di latelago: **Nako yeo e lebantšwego ya go bala le go ngwala (SEPHOLEKE)**. Dikgopotšo tše di akareditšwe ka ge go na le kwešišo yeo e fapanego ya gore kabo ya nako ya go ngwala le go bala e ra go reng mo go SEPHOLEKE.
 - **Nako yeo e lebantšwego ya go Bala le go Ngwala** ke nako yeo e logagantšwego ka tiišo (tekanyo yeo e ka bago iri ye tee) moo go bala mmogo le go ngwala mmogo di diregago ka metsotso ye 15 ya mathomo. Go tloga fao, e kgokaganywa le bokgoni bjoo bo rutilwego go go bala mmogo/mokgwa wa go ngwala mmogo, Mošomo wa boemo bja mantšu le mafoko woo o dirilwego (bjalo ka, ditumatlhaka). Se se tšea metsotso yeo e ka ba go ye 10.
 - Morago ga fao, go dirwa **Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa**, barutwana ba beiwa ka Dihlopha tša bokgoni bja go bala.
 - **Nako yeo e lebantšwego ya go bala le go ngwala**, ke nako yeo go hlongwago motheo wa go ba tsebišiša bokgoni bjoo bo hlokegago bja go bala ka bobedi, go bala ka noši le go ngwala ka noši tše di welago ka ntle ga nako yeo e lebantšwego ya go bala le go ngwala.
 - Bokgoni bja makgonthe le tsebo yeo e tšwago mafelong ao a fapanego a thekga se ebile ga a eme a nnoši.
8. Ka mehla ge go dirwa mošomo wa sehlopha, go swanetše gore go be le go fana sekgoba.
9. Barutiši ba swanetše go tšwela pele ba boledišana le barutiši ba mphato woo o fetilego (ge go kgonega) gore go se hlolwe hlaelo magareng ga mephato ge bana ba fetišwa.

THLAHLO YA TEKO: TEKO YA MOTHEO

- E swanetše go dirwa ka beke ya bobedi le ya boraro ya ge bana ba boile sekolong. Dumelela barutwana gore ba iketle ka phapošing ya bona ye mpsha pele o thoma ka teko.
- Mešongwana ya motheo ga se ya swaela go ikemela, eupša e logagantšhwe le go rutha le mekgwa ya go ithuta.
- Ga se ya swanela go dirwa semmušo, eupša l dirwe ka mokgwa wa tekolo le bomolomo.
- Mešomo ya teko e tla lebantšhwa go diteng tša mphato wo o fetilego.
- Maikemišetšo a mešomo ye ke go netefatša boemo bja barutwana le go hlahla go ruta le mekgwa ya go ithuta go tšwela pele.
- Morutiši a ka tswaka diteko tša bokgoni moo go kgonegago.
- Mabokgoni ka moka a akaretšwa go sa kgathalalege gore bokgoni bo rutilwe ka 2020. Barutiši ba tla kgetha ka kelohlolo gore ba dira diteko tša mabokgoni afe ge eba ga ba dire diteko tša mabokgoni ka moka.

TEKO YA MOTHEO YA SEKOLO

- Mo sehlopheng sa motheo Diteko di dula di tšwela pele mo Sehlopheng sa motheo.
- Teko e ka dirwa feela ka diteng tšeo di šetšego di rutilwe.
- Karolo ya 4 yeo e khutsofaditšwego e swanetše go šomišwa go diteko ka moka.

| Sehlogo sa SEPHOLEKE | <p style="text-align: center;">GO THEELETŠA LE GO BOLELA</p> <p style="text-align: center;">Bonnyane bja nako: metsotso ye 45 (3 x 15 ya metsotso)</p> <p style="text-align: center;">Bontši bja nako: Iri ye 1 (4 x 15 ya metsotso)</p> | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|---|--|
| Kotara 1 Matšatši a 45 | Beke 1 (Matšatši a 3) | Beke 2 | Beke 3 | Beke 4 & Beke 5 | Beke 6 & Beke 7 | Beke 8 & Beke 9 (Matšatši a 4) | Beke 10 (Matšatši a 3) |
| <p>Diteng, dikgopolo le mabokgoni</p> | <ul style="list-style-type: none"> • O hlopha tshedimošo. Mohlala, o šomiša diswantšho tšeo di phatlaletšego • O araba dipotšišo tšeo di tswalelegilego le tšeo di bulegilego • Bolela ka maitemogeleo a gagwe. Mohlala, o anega ditaba tša gagwe | <ul style="list-style-type: none"> • O araba dipotšišo tšeo di tswalelegilego le tšeo di bulegilego • Bolela ka maitemogeleo a gagwe. Mohlala, o anega ditaba tša gagwe • O theeletša ditaello gomme a araba ka mokgwa wa maleba | <p>Bolela ka ga maitemogelo a gagwe. Mohlala, o anega ditaba tša gagwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • O theeletša kanegelo gomme a tšweletša maikutlo a gagwe ka kanegelo • Go šielana ge ba bolela • Bušeletša ka tshwanelo tatelano ya ditiragalo mo kanegelong • Teko ya boitukišetšo | <p>Theeletša ka ntle le go tsena ba bangwe ka ganong, a laetša tlhompfo go seboledi.</p> <p>Bolela ka ga maitemogelo a gagwe. Mohlala, o anega ditaba tša gagwe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šišinya ditharollo tša bothata kudu ka nako ya Mmetse • Theeletša kanegelo ka lethabo le go araba dipotšišo tša go amana le yona • Theeletša ditaello tša go ba le bonnyane dikarolo tše pedi gomme a araba ka tshwanelo | <ul style="list-style-type: none"> • Theeletša ka ntle le go tsena ba bangwe ka ganong, a laetša tlhompfo go seboledi. • Bolela ka ga maitemogelo a gagwe. Mohlala, o anega ditaba tša gagwe • Šišinya ditharollo tša bothata kudu ka nako ya Mmetse • Theeletša kanegelo ka lethabo le go araba dipotšišo tša go amana le yona • Theeletša ditaello tša go ba le bonnyane dikarolo tše pedi gomme a araba ka tshwanelo | <ul style="list-style-type: none"> • Theeletša ka ntle le go tsena ba bangwe ka ganong, a laetša tlhompfo go seboledi. • Bolela ka ga maitemogelo a gagwe. Mohlala, o anega ditaba tša gagwe • Šišinya ditharollo tša bothata kudu ka nako ya Mmetse • Theeletša kanegelo ka lethabo le go araba dipotšišo tša go amana le yona • O šomiša mantšu ao a nepagetšego thutong, go swana le taletšo • Anega kanegelo ye e nago le mathomo, bogare le bofelo | <ul style="list-style-type: none"> • O šišinya ditharollo tša bothata kudu ka nako ya Mmetse • O theeletša kanegelo ka boipshino gomme a araba dipotšišo tšeo di amanago le kanegelo • Tšea karolo go dikahlaahlo, a botšiša a bile a araba dipotšišo gomme a šišinya dikgopolo |

| Sehlogo sa SEPHOLEKE | <p style="text-align: center;">DITUMATLHAKA</p> <p style="text-align: center;">(Bonnyane bja nako: Iri e 1 ka beke(metsotso ye 4 x 15)</p> <p style="text-align: center;">Bontši bja nako: Iri e 1 le metsotso ye 15 ka beke (metsotso ye5 x 15)</p> | | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|---|--|
| Kotara 1 Matšatši a 45 | Beke 1 (Matšatši a 3) | Beke 2 | Beke 3 | Beke 4 & Beke 5 | Beke 6 & Beke 7 | Beke 8 & Beke 9 (Matšatši a 4) | Beke 10 (Matšatši a 3) |
| <p>Diteng, dikgopolo le mabokgoni</p> | <ul style="list-style-type: none"> Lemoga ditswalano gare ga tlhaka le modumo wa ditlhakatee ka moka | <ul style="list-style-type: none"> Lemoga ditswalano gare ga tlhaka le modumo wa ditlhakatee ka moka Boeletša mantšu a legoro le tee a go ba le tumatlhaka ye mekopana ja, lwa, nwa, hwa, kwe, swa Bopa mantšu o šomiša medumo yeo o e tsebago O bala mantšu a tumatlhaka mafokong le dingwalweng tše dingwe Boeletša ditumammogo tše di tlwaelegilego tša modumo wa tlhakapedi: tl Teko ya boitukišetšo | <ul style="list-style-type: none"> Lemoga ditswalano gare ga tlhaka le modumo wa ditlhakatee ka moka Bopa mantšu o šomiša medumo yeo o e tsebago O bala mantšu a tumatlhaka mafokong le dingwalweng tše dingwe Boeletša ditumammogo tše di tlwaelegilego tša modumo wa tlhakapedi: th Ithuta go peleta mantšu a lesome ka beke go tšwa go dithutišo tša tumatlhaka Teko ya boitukišetšo | <ul style="list-style-type: none"> Boeletša ditumammogo tše di tlwaelegilego tša modumo wa tlhakapedi : tl, th, ts, ph, sw) Šomiša ditumammogo tša tumammogo ya go tswakwa tša go thoma le tša go fetša go bopa le go arogantšha mantšu Boeletša ditumammogo tša modumo wa tlhakapedi tša ka mehla (ng) mafelelong a lentšu, mohlala, tsebe-ng, leihlo-ng, ntlo -ng Ithuta go peleta mantšu a lesome ka beke go tšwa go dithutišo tša tumatlhaka. | <ul style="list-style-type: none"> Šomiša ditumammogo tša tumammogo ya go tswakwa tša go thoma le tša go fetša go bopa le go arogantšha mantšu Boeletša ditumammogo tše di tlwaelegilego tša modumo wa tlhakapedi: tl,th Mafelelong a mantšu bjalo ka mpeng, hlogong Lemoga ditumanošipedi tša go swana tše bjalo ka “oo” ka go poo, tloo le “ ee” ka go lee, meetse Ithuta go peleta mantšu a lesome ka beke go tšwa go dithutišo tša tumatlhaka. | <ul style="list-style-type: none"> Lemoga ditswalano gare ga tlhaka le modumo wa ditlhakatee ka moka Boeletša ditumammogo tše di tlwaelegilego tša modumo wa tlhakapedi : tl, th, ts, ph, sw) Bopa mantšu a ditlhaka tše tharo goba tše nne a šomiša ditlhakatee le modumo wa ditlhakapedi tšeo a ithutilego tšona mo kotareng ye Ithuta go peleta mantšu a lesome ka beke go tšwa go dithutišo tša tumatlhaka. | <ul style="list-style-type: none"> Šomiša ditumammogo tša tumatlhaka ya go tswakwa tša go thoma le tša go fetša go bopa le go arogantšha mantšu. Bopa mantšu a ditlhaka tše tharo goba tše nne a šomiša ditlhakatee le modumo wa ditlhakapedi tšeo a ithutilego tšona mo kotareng ye |

| CAPS Topic | | GO BALA | | | | | | |
|--|----------------|---|--|---|---|-----------------|------------------------------------|----------------------------|
| | | <i>Go bohlokwa gore o bale ntsha ya 7 go tlhahlo mo letlakaleng la 1</i> | | | | | | |
| Kotara 1 Matšatši a 45 | | Beke 1 (Matšatši a 3) | Beke 2 | Beke 3 | Beke 4 & Beke 5 | Beke 6 & Beke 7 | Beke 8 & Beke 9 (Matšatši a 4) | Beke 10 (Matšatši a 3) |
| Diteng, dikgo polo le mabokgoni | Go bala | <ul style="list-style-type: none"> Šomiša bokantle bja puku go naganela pele gore kanegelo e ka ba mabapi le eng Šomiša ditlhatli le diswantšho tše di lego go pukung gore a kwešiše Araba dipotšišo tša maemo a godimo tše di nepišitšego puku ye e badilwego | <ul style="list-style-type: none"> Šomiša ditlhatli le diswantšho tše di lego go pukung gore a kwešiše Araba dipotšišo tša maemo a godimo tše di nepišitšego puku ye e badilwego O lemoga tatelano ya ditiragalo go seo a se badilego O hlatholla tshedimošo ya go tšwa diphoustareng Teko ya boitukišetšo | <ul style="list-style-type: none"> Šomiša ditlhatli le diswantšho tše di lego go pukung gore a kwešiše O lemoga sebakwa le ditlamorago kanegelong O bala taelo e bonolo ka phapošing O laetša maikwelo /goba o fetola go sengwalwa seo a se badilego Teko ya boitukišetšo | <p>Šupetša mokgwanakgwana wa tšhomišo ya menwana ye mehlano ye e latelago , moo monwana wo mongwe le mongwe o emelago leano leo mmadi a ka le šomišago go nagana ka tatelano go re a ka bala bjang lentšu le a sa le tsebego le tlhalošo ya lona.</p> <p>Tshedimošo ye e latelago e tšwa go The Teacher’s Handbook: Teaching Reading in the Early Grades (January 2008), Department of Education</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Mogogorupa: Tlogela lentšu gomme o bale go fihla mafelelong a lefoko.</i> <i>Monwana wa mathomo: Lebelela seswantšho le sehlogo</i> <i>Monwana wa bobedi: Lebelela lentšu o bone ge o tseba dikarolo tše dingwe tša lona</i> <i>Monwana wa boraro: Hlabošetša lentšu godimo</i> <i>Monwana wa bone: Kgopela thušo go bala lentšu le go kwešiša tlhalošo ya lona. Thoma go ruta bana magato a ge ba gahlana le mantšu ao ba sa a tsebego</i> | | | |

| Sehlogo sa SEPHOLEKE | | GO BALA | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|---|---|---|--|--|---|
| | | Go bala mmogo: Bonnyane bja nako: Iri e 1 ka Beke (3 x 20 metsotso) | | | | | | |
| | | Bontši bja nako: Iri e 1 le metsotso e 15 ka Beke (5x 15metsotso) | | | | | | |
| Kotara 1 45 days | | Beke 1 (Matšatši a 3) | Beke 2 | Beke 3 | Beke 4 & Beke 5 | Beke 6 & Beke 7 | Beke 8 & Beke 9 ((Matšatši a 4) | Beke 10 ((Matšatši a 3) |
| Diteng, dikgo polo le mabokgoni | Go bala mmogo/ka go abelana | <ul style="list-style-type: none"> Ba bala phapoši ka moka le morutiši ka dipukukgolo goba dingwalwa tše dingwe tše di godišitšwego Šomiša bokantle bja puku go naganela pele gore kanegelo e ka ba mabapi le eng Araba dipotšišo tša maemo a godimo tše di nepišitšego puku ye e badilwego | <ul style="list-style-type: none"> Ba bala phapoši ka moka le morutiši ka dipukukgolo goba dingwalwa tše dingwe tše di godišitšwego Šomiša ditlhatli le diswantšho tše di lego go pukung gore a kwešiše Araba dipotšišo tša maemo a godimo tše di nepišitšego puku ye e badilwego O lemoga tatelano ya ditiragalo go seo a se badilego Teko ya boitukišetšo | <ul style="list-style-type: none"> Ba bala phapoši ka moka le morutiši ka dipukukgolo goba dingwalwa tše dingwe tše di godišitšwego O lemoga sebakwa le ditlamorago kanegelong O hlalosa tabakgolo Araba dipotšišo tša maemo a godimo tše di nepišitšego puku ye e badilwego Teko ya boitukišetšo | <ul style="list-style-type: none"> Ba bala phapoši ka moka le morutiši ka dipukukgolo goba dingwalwa tše dingwe tše di godišitšwego Šomiša ditlhahli tša go bonwa go naganela pele se gore kanegelo e bolelago ka eng: bokantle bja puku, dithalwa ka pukung O lemoga dintlha tša bohlokwa go seo a se badilego go swana le tatelano ya ditiragalo O laetša maikwelo /goba o fetola go sengwalwa seo a se badilego Tebantšho e go <ul style="list-style-type: none"> Go gatiša Tebelelego ya sengwalwa Tekatlhaloganyo ka maemo a go fapafapana. | <ul style="list-style-type: none"> Ba bala phapoši ka moka le morutiši ka dipukukgolo goba dingwalwa tše dingwe tše di godišitšwego Šomiša ditlhahli tša go bonwa go naganela pele se gore kanegelo e bolelago ka eng: bokantle bja puku, dithalwa ka pukung O lemoga dintlha tša bohlokwa go seo a se badilego go swana le tatelano ya ditiragalo O laetša maikwelo /goba o fetola go sengwalwa seo a se badilego Tebantšho e go <ul style="list-style-type: none"> Tebelelego ya sengwalwa tumatlhaka Mekgwa ya temogo ya mantšu Kwešišo maemong ao a fapanego | <ul style="list-style-type: none"> Ba bala phapoši ka moka le morutiši ka dipukukgolo goba dingwalwa tše dingwe tše di godišitšwego Šomiša ditlhahli tša go bonwa go naganela pele se gore kanegelo e bolelago ka eng: bokantle bja puku, dithalwa ka pukung O lemoga dintlha tša bohlokwa go seo a se badilego go swana le tatelano ya ditiragalo O laetša maikwelo /goba o fetola go sengwalwa seo a se badilego Tebantšho e go <ul style="list-style-type: none"> Dipaterone tša polelo Mekgwa ya temogo ya mantšu Kwešišo maemong ao a fapanego | <ul style="list-style-type: none"> Ba bala phapoši ka moka le morutiši ka dipukukgolo goba dingwalwa tše dingwe tše di godišitšwego Šomiša ditlhahli tša go bonwa go naganela pele se gore kanegelo e bolelago ka eng: bokantle bja puku, dithalwa ka pukung Focus on <ul style="list-style-type: none"> phonics comprehension at a range of levels |

| Sehlogo sa SEPHOLEKE | | GO BALA | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| | | Sehlopha sa go Hlahlwa: Iri tše 2 le metsotso e 30 ka Beke (Metsotso e 2 x 15 ka letšatši (dihlpha tše 2 tšatši ka tšatši) Ipalela/Ka bobedi: 3 x a Beke | | | | | | |
| Kotara ya 1 45 | Beke 1 (Matšatši a 3) | Beke 2 | Beke 3 | Beke 4 & Beke 5 | Beke 6 & Beke 7 | Beke 8 & Beke 9 (4 days) | Beke 10 (3 days) | |
| Diteng, dikgopolo le mabokgoni Go bala ka sehlopha sa go hlahlwa | <ul style="list-style-type: none"> Aga tlotlontšu ya mantšupono mohlala, mantšu ao a tšwelelago kgafetša kgafetša. | <ul style="list-style-type: none"> O balela godimo go tšwa pukung ya gagwe mo sehlopheng sa go bala ka go hlwahlwa le morutiši, se se ra gore barutwana ba bala kanegelo yeo e swanago. O šomiša ditumathlaka, tlhahlo go tšwa go diteng, tshekatsheko ya sebopego le mantšupono ge a bala. O itekola ka noši ge a bala Aga tlotlontšu ya mantšupono Teko ya boitukišetšo. | <ul style="list-style-type: none"> O balela godimo go tšwa pukung ya gagwe mo sehlopheng sa go bala ka go hlwahlwa le morutiši, se se ra gore barutwana ba bala kanegelo yeo e swanaggo. O šomiša ditumathlaka, tlhahlo go tšwa go diteng, tshekatsheko ya sebopego le mantšupono ge a bala. Šomiša diswantšho tše di lego go setšweletšwa gore a kwešiše. Aga tlotlontšu ya mantšupono Teko ya boitukišetšo. | <ul style="list-style-type: none"> Balela godimo le ka setu go legato la gagwe la go bala ka sehlopha sa go hlwahlwa le morutiši, k.g.r. sehlopha ka moka se bala kanegelo ya go swana yeo e nepišetšego legato la taelo la go bala ka sehlopha Šomiša diswantšho tše di lego go setšweletšwa gore a kwešiše. Šomiša mantšu a a tlwaelegilego, tumathlaka, phetleko ya kamano le sebopego, mabokgoni a go kwešiša tlhalošo ya lentšu ge a bala. Bontšha kwešišo ya maswaodikga (dikhutlo, difegelwana, maswao a tlabego) ge a balela godimo. Tšwelapele go bopa tlotlontšu ya mantšu ao a tlwaelegilego go tšwa go lenaneo la go bala la tlaleletšo, mehlwaela ya go bala yeo e hlophilwego le lenaneo la mantšu ao a tšwelelago gantši. | <ul style="list-style-type: none"> Balela godimo le ka setu go legato la gagwe la go bala ka sehlopha sa go hlwahlwa le morutiši, k.g.r. sehlopha ka moka se bala kanegelo ya go swana yeo e nepišetšego legato la taelo la go bala ka sehlopha Šomiša diswantšho tše di lego go setšweletšwa gore a kwešiše. Šomiša mantšu a a tlwaelegilego, tumathlaka, phetleko ya kamano le sebopego, mabokgoni a go kwešiša tlhalošo ya lentšu ge a bala. Bontšha kwešišo ya maswaodikga (dikhutlo, difegelwana, maswao a tlabego) ge a balela godimo. Tšwelapele go bopa tlotlontšu ya mantšu ao a tlwaelegilego go tšwa go lenaneo la go bala la tlaleletšo, mehlwaela ya go bala yeo e hlophilwego le lenaneo la mantšu ao a tšwelelago gantši. | <ul style="list-style-type: none"> Balela godimo le ka setu go legato la gagwe la go bala ka sehlopha sa go hlwahlwa le morutiši, k.g.r. sehlopha ka moka se bala kanegelo ya go swana yeo e nepišetšego legato la taelo la go bala ka sehlopha Šomiša diswantšho tše di lego go setšweletšwa gore a kwešiše. Šomiša mantšu a a tlwaelegilego, tumathlaka, phetleko ya kamano le sebopego, mabokgoni a go kwešiša tlhalošo ya lentšu ge a bala. Bontšha kwešišo ya maswaodikga (dikhutlo, difegelwana, maswao a tlabego) ge a balela godimo | <ul style="list-style-type: none"> Balela godimo le ka setu go legato la gagwe la go bala ka sehlopha sa go hlwahlwa le morutiši, k.g.r. sehlopha ka moka se bala kanegelo ya go swana yeo e nepišetšego legato la taelo la go bala ka sehlopha Bontšha kwešišo ya maswaodikga (dikhutlo, difegelwana, maswaopotšišo, maswao a tlabego) ge a balela godimo | |
| Go ipalela | <p>Kgetha ditšweletšwa tšeo di tsebegago goba tšeo di lego maamong a ngwaka a go ipalela (<i>tše bonolo go feta tšeo di šomišwago go Go bala Mmogo ka go lemoga mantšu ka nepagalo ya go feta 95% ge ba bala setšweletšwa</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> Go ipalela: dipuku tša diswantšho, dikarata tša direto, dipuku tša bokgobapuku goba tša go tšwa sekhutlong sa go bala sa ka phapošing | | | | | | | |

| Sehlogo sa SEPHOLEKE | <p style="text-align: center;">GO NGWALA (Mmogo, Sehlopha, ka go ikemela) Bonnyane bja nako:Iri e 1 ka Beke (4 x 15 metsotso) Bontši bja nako: Iri e 1 ka Beke (3 x 20 metsotso)</p> | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|---|---|--|---|
| Kotara 1 Matšatši a 45 | Beke 1 (Matšatši a 3) | Beke 2 | Beke 3 | Beke 4 & Beke 5 | Beke 6 & Beke 7 | Beke 8 & Beke 9 (Matšatši a 4) | Beke 10 (Matšatši a 3) |
| Diteng, dikgopolo le mabokgoni | <ul style="list-style-type: none"> Thala diswantšho go tšweletša molaetša ka ga maitemogelo a mong O ngwala ditaba tša gagwe | <ul style="list-style-type: none"> Thala diswantšho go tšweletša molaetša ka ga maitemogelo a mong O ngwala ditaba tša gagwe Neelana ka dikgopolo le mantšu a go ngwalwa kanegelo ya phapoši (Go ngwala Mmogo) Teko ya boitukišetšo | <ul style="list-style-type: none"> Thala diswantšho go tšweletša molaetša ka ga maitemogelo a mong O hlama kanegelo a šomiša medumo yeo ba e rutilwego le mantšupono a tlwaelo Ikagela bobolokelo bja mantšu le pukuntšu ya gagwe, a šomiša tlhaka ya mathomo ya lentšu go hlabolla mabokgoni a go šomiša pukuntšu Teko ya boitukišetšo | <ul style="list-style-type: none"> Neelana ka dikgopolo le mantšu a go ngwalwa kanegelo ya phapoši (Go ngwala Mmogo) Ngwala bonnyane mafoko a mararo ka ditaba tša mong,medumo yeo e rutilwego le mantšupono a tlwaelo Ngwala lenaneo o šomiša fegelwana go aroganya diathemo tšeo, mohlala, mešomo ya letšatši Ikagela bobolokelo bja mantšu le pukuntšu ya gagwe, a šomiša tlhaka ya mathomo ya lentšu go hlabolla mabokgoni a go šomiša pukuntšu | <ul style="list-style-type: none"> Neelana ka dikgopolo le mantšu a go ngwalwa kanegelo ya phapoši (Go ngwala Mmogo) Ngwala bonnyane mafoko a mararo ka ga ditaba tša mong goba kanegelo ya boitlhamelo a šomiša tumatlhaka ye a ithutilegole mantšu a tlwaelo,ditlhaka tše dikgolo le dikhutlo Ngwala le go laetša mafoko a 2 – 4 ka ga sererwa seo a tlogo neelana ka sona go puku ya sekhutlo sa go bala sa ka phapošing Ikagela bobolokelo bja mantšu le pukuntšu ya gagwe, a šomiša tlhaka ya mathomo ya lentšu go hlabolla mabokgoni a go šomiša pukuntšu | <ul style="list-style-type: none"> Neelana ka dikgopolo le mantšu a go ngwalwa kanegelo ya phapoši (Go ngwala Mmogo) Ngwala bonnyane mafoko a mararo ka ga ditaba tša mong goba kanegelo ya boitlhamelo a šomiša tumatlhaka ye a ithutilegole mantšupono a tlwaelo Thala diswantšho go tšweletša molaetša ka ga maitemogelo a mong Ikagela bobolokelo bja mantšu le pukuntšu ya gagwe, a šomiša tlhaka ya mathomo ya lentšu go hlabolla mabokgoni a go šomiša pukuntšu | <ul style="list-style-type: none"> Neelana ka dikgopolo le mantšu a go ngwalwa kanegelo ya phapoši (Go ngwala Mmogo) Ngwala bonnyane mafoko a mararo ka ga ditaba tša mong goba kanegelo ya boitlhamelo a šomiša tumatlhaka ye a ithutilegole mantšu a tlwaelo,ditlhaka tše dikgolo le dikhutlo |

| Sehlogo sa SEPHOLEKE | <p style="text-align: center;">MONGWALO</p> <p style="text-align: center;">Minimum Time: 45 mins per Beke (3 x 15 mins)</p> <p style="text-align: center;">Maximum Time: 1 hour per Beke (4 x 15 mins)</p> | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|--|--|---|
| Kotara 1 Matšatši a 45 | Beke 1 (Matšatši a 3) | Beke 2 | Beke 3 | Beke 4 & Beke 5 | Beke 6 & Beke 7 | Beke 8 & Beke 9 (Matšatši a 4) | Beke 10 (Matšatši a 3) |
| Diteng, dikgopolo le mabokgoni | <ul style="list-style-type: none"> • Swara phensele le go lebanya ditlabakelo tša go ngwala (puku/letlakala) ka nepagalo. • Hlama ditlhaka tše nnyane ka mokgwa wa maleba, tšhupetšo, sebopego le katologano gare ga methaladi. • Ngwala mantšu ka katologano ya maleba gare ga ditlhaka le mantšu | <ul style="list-style-type: none"> • Swara phensele le go lebanya ditlabakelo tša go ngwala (puku/letlakala) ka nepagalo. • Hlama ditlhaka tše nnyane ka mokgwa wa maleba, tšhupetšo, sebopego le katologano gare ga methaladi. • Ngwala mantšu ka katologano ya maleba gare ga ditlhaka le mantšu. • Teko ya boitukišetšo | <ul style="list-style-type: none"> • Swara phensele le go lebanya ditlabakelo tša go ngwala (puku/letlakala) ka nepagalo • Hlama ditlhaka tše nnyane ka mokgwa wa maleba, tšhupetšo, sebopego le katologano gare ga methaladi. • Ngwala mantšu ka katologano ya maleba gare ga ditlhaka le mantšu • Teko ya boitukišetšo | <ul style="list-style-type: none"> • Swara phensele le go lebanya ditlabakelo tša go ngwala (puku/letlakala) ka nepagalo • Hlama ditlhaka tše nnyane ka mokgwa wa maleba, tšhupetšo, sebopego le katologano gare ga methaladi. • Ngwala mantšu ka katologano ya maleba gare ga ditlhaka le mantšu. • Ngwala le go ngwalolla ka nepagalo mafoko a mabedi goba go feta a go balega. | <ul style="list-style-type: none"> • Swara phensele le go lebanya ditlabakelo tša go ngwala (puku/letlakala) ka nepagalo. • Hlama ditlhaka tše nnyane ka mokgwa wa maleba, tšhupetšo, sebopego le katologano gare ga methaladi. • Ngwala mantšu ka katologano ya maleba gare ga ditlhaka le mantšu. • Ngwala le go ngwalolla ka nepagalo mafoko a mabedi goba go feta a go balega. • Ngwala le go diriša maswaodikga: (dikhutlo, maswaopotšišo, difegelwana, maswao a tlabego). | <ul style="list-style-type: none"> • Swara phensele le go lebanya ditlabakelo tša go ngwala (puku/letlakala) ka nepagalo • Hlama ditlhaka tše nnyane ka mokgwa wa maleba, tšhupetšo, sebopego le katologano gare ga methaladi. • Ngwala mantšu ka katologano ya maleba gare ga ditlhaka le mantšu. • Ngwala le go ngwalolla ka nepagalo mafoko a mabedi goba go feta a go balega • Ngwala le go diriša maswaodikga: (dikhutlo, maswaopotšišo, difegelwana, maswao a tlabego). | <ul style="list-style-type: none"> • Hlama ditlhaka tše nnyane ka mokgwa wa maleba, tšhupetšo, sebopego le katologano gare ga methaladi • Ngwala le go ngwalolla ka nepagalo mafoko a mabedi goba go feta a go balega |

| | | |
|--|--|--|
| Tsebo yeo e hlokegago pele | Grade 1 core concepts, knowledge and values | |
| Didirišwa(ntle le puku ya go ithuta) tšeo di thušago go ithuta | <ul style="list-style-type: none"> • Ditatelano tša go bala • Dipapetlakgadima • Dipukutšho tša DBE • Dipukukgolo • Diswantšho • Diphoustara | |
| Teko ya go ithuta | TEKO YA BOIUTUKIŠETŠO | <ul style="list-style-type: none"> • Mešomo ye e swanetše e lebelelwe gomme go dirwe le teko ka nako ya mešomo ya thuto ya letšatši ya polelo. • Bokgoni bjo bongwe le bjo bongwe ga se bja swanela go ba mošomo wa teko eupša bo netefatša gore barutwana ba fiwa menyetla ya go laetša mabokgoni ao ka bomolomo le ka go laetša |
| SBA | TEKO YA KOTARA 1 | <ul style="list-style-type: none"> • Mešomo ye e swanetše e lebelelwe gomme go dirwe le teko ka nako ya mešomo ya thuto ya letšatši ya polelo. • Bokgoni bjo bongwe le bjo bongwe ga se bja swanela go ba mošomo wa teko eupša bo netefatša gore barutwana ba fiwa menyetla ya go laetša mabokgoni ao ka bomolomo,ka go laetša le ka go ngwala. • Teko e ka diragala ge go rutilwe dithutišo ka moka le barutwana ba humane sebaka seo se lekanego sa go itlwaetša. • Diteko tša bomolomo di swanetše go logaganywa le mabokgoni a bophelo le dipalo ge go kgonegile. • Teko ke mokgwa wo o tšwelago pele,woo o beakantšwego wa go kgobaketša, go rekhota, go thatholla le go bega tshedimošo ka tšwelopele le diphihlelelo tša ngwana go tšweletša tsebo, bokgoni le mekgwa. • Ke ga bohlokwa go lemoga gore mošomo wo mongwe le wo mongwe wa teko ga se wa swanelwa go bonwa bjalo ka mošomo o tee goba moleko, eupša o swanetše go tsamaišana le melao ya kelo yeo e tšwelago pele ka mehla. <p>GO THEELETŠA LE GO BOLELA</p> <ul style="list-style-type: none"> • O hlalosa kanegelo yeo e nago le mathomo, bogare le mafelelo. <p>DITUMATLHAKA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bomolomo le go ngwala: bopa mantšu ka ditumanošoi tše dikopana (Nako yeo e lebantšwego ya go bala: Sebaka sa go tsepelela go ditumatlhaka) Go bala: • Bomolomo: Go bala ka sehlopha sa go hlwahlwa . Šomiša mantšupono, bokgoni bja go bileletša (dinoko, tlhahlo go tšwa go diteng, Go bala ka thelelo) go bala dingwalwa ka noši (nako yeo e lebantšwego ya go bala) • Bokgoni bja kwešišo (nako yeo e lebantšwego ya go bala) • Dipotšišo ka sengwalwa • Go kamaka • Go beakanya leswa: go beakanya ditiragalo ka tatelano • Go kamaka: eng, ka baka la eng, bjang <p>Go ngwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O abelana ka dikgopolo le mantšu kanegelong ya phapoši (Go ngwala mmogo) (Nako yeo e lebantšwego ya go bala) |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• O ngwala bonnyane mafoko a 3 ka ditaba tša gagwe a šomiša medumo yeo a e rutilwego, mantšupono ao a tlwaelegilego, dihlakakgolo, le dikhutlo. <p>Mongwalo:</p> <ul style="list-style-type: none">• O kopolla le go ngwala lefoko le lekopana a ela hloko go hlama ditlhaka gabotse. |
|--|--|